

CRNA GORA  
 NOTAR  
 DANKO BJEKOVIĆ  
 Pljevlja, ulica Boška Buhe bb.

Crna Gora  
 Opština Pljevlja  
 broj: 460-19/2019-7  
 dana 18.02.2020.

IZVORNIK

Dana 18.02.2020. godine (osamnaestog februara dvije hiljade dvadesete) u 13,30h (trinaest časova i trideset minuta), preda mnom, dolje potpisanim notarom Dankom Bjekovićem, sa službenim sjedištem u Pljevljima, ulica Boška Buhe bb., sa zahtjevom, da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim **notarski zapis ugovora o prodaji, istovremeno su pristupila sledeća lica:**

1. **OPŠTINA PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 ( nula dva nula jedan devet osam šest osam) (u daljem tekstu, **Prodavac**), koju zastupa **direktor Direkcije za imovinu gospodin Vesnić Sead**, rođen dana . . . godine( . . . . .), JMBG : . . . . . (dva šest nula jedan devet pet pet dva devet nula nula devet osam),državljanin Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 794898511, izdatu od PJ Pljevlja, dana 07.05.2018.godine( sedmog maja dvije hiljade osamnaeste), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju od oca Kadrije, sa prebivalištem u Pljevljima, ulica Tršova 21, po zanimanju dipl.pravnik, oženjen, (u daljem tekstu, **Zastupnik prodavca**);-----

2. **Gospodin Potpara Radan**, rođen . . . . . godine ( . . . . .), državljani Crne Gore, JMBG : . . . . . čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 318341337, izdatu od PJ Pljevlja, dana 07.07.2011.godine ( sedmog jula dvije hiljade jedanaeste), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju od oca Tomislava, sa prebivalištem u Pljevljima, Đurđevdanska 34, po zanimanju nezaposlen, oženjen (u daljem tekstu, **Kupac**);-----

**PRETHODNE NAPOMENE:**-----

Stranke su notar u dostavile sledeću dokumentaciju:-----

1. Izvod lista nepokretnosti 3173 KO Pljevlja, izdat od Uprave za nekretnine – Područna jedinica Pljevlja broj 107-956-255/2020 od 31.01.2020. godine (trideset prvog januara dvije hiljade dvadesete);-----
2. Izvod iz DUP-a Dolovi III od 28.01.2020.g. ( dvadeset osmog januara dvije hiljade dvadesete)
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 460-19/2019-6 od 12.02.2020.g ( dvanaestog februara dvije-hiljade-dvadesete)-----
4. Geodetski elaborat -----
5. Nalaz i mišljenje o procjeni vrijednosti od strane procjenitelja Zdravka Bajića -----
6. Lične karte stranaka-----

Navedena dokumentacija se u originalu liči ovjerenom prepisu prilaže uz ovaj izvorni!-----

*[Signature]* **Pl Pagac** *[Signature]*

Miroslava kancelarija

Nakon što sam ustanovio, da se nepokretnost, koje je predmet Ugovora o kuporodaji, nalazi na mom službenom području, uvjerio se u pravu volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volja, stranke su izjavile sledeći:

**UGOVOR O PRODAJI**

**I PREDMET PRODAJE**

Uvidom u Izvod lista nepokretnosti 3173 KO Pljevlja, izdat od Uprave za nekretnine Područna jedinica Pljevlja broj 107-956-255/2020 od 31.01.2020. godine (trideset prvog januara dvije hiljade dvadesete), koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitao i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:

“A” listu predmetnog lista nepokretnosti nepokretnost označena kao katastarska parcela 6903/1 ul. S.Kovačevića pašnjak 4 klase u površini 101349 m<sup>2</sup>, broj zgrade 18 por.stambena zgrada u površini 42 m<sup>2</sup> kao staro stanje, a kao novo stanje katastarska parcela 6903/20 dvorište u površini 237 m<sup>2</sup>, porodična stabena zgrada u površini 42 m<sup>2</sup>,

U B listu osnov prava svojina 1/1 Crna Gora, raspolaganje 1/1 opština Pljevlja.

“G” listu predmetnog lista nepokretnosti ne postoje tereti i ograničenja.

Notar je stranke podučio mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa, notar izvrši neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slučaju suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnih prepisa iz lista nepokretnosti, došlo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predočenog prepisa iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.

**II PRODAJA**




Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine od 1/1 dijela na nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora i predati ga, a Kupac se obavezuje Prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.

Predmetna prodaja se sprovodi radi legalizacije objekat građevinsko zemljište koje čini dio urbanističke parcele br.32 u okviru DUP-a Dolovi III – izmjene i dopune, a u skladu sa Zakonom.

Stranke daju na uvid Izvod iz DUP-a Dolovi III od 28.01.2020.g. (dvadeset osmog januara dvije hiljade dvadesete) i Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 460-19/2019-6 od 12.02.2020.g ( dvanaestog februara dvije hiljade dvadesete), koje je pročitano strankama i priloženo uz izvornik, a iz koga je utvrđeno da se prodaja sprovodi radi legalizacije objekta.

**III CIJENA**

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi ukupno 4.464,00 € (četiri hiljade četiristotine šestdeset četiri eura).

 1  2 

Stranke saglasno izjavljuju da je cjelokupna cijena isplaćena prije potpisivanja ovog ugovora te daju na uvid uplatnicu u koju je izvršen uvid i koja se prilaže uz izvornik. Prodavac potvrđuje isplatu kupoprodajne cijene.

Notar je poučio kupca na mogućnost njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospeljošću plaćanja cijene kao što je ugovaranje i upisivanje predbilježbe u katastru prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbilježba osigurava kupca, zatim na mogućnost ugovaranja isplate cijene na notarev povjerenički račun za druge osobe i njenu isplatu sa tog računa prodavcu tek kada se kupac uknjiži u katastru kao vlasnik ili kad predbilježi vlasništvo, te ga je upozorio na rizike i posledice kojima se izlaže i slučaju suprotnog postupanja, pa je kupac pored toga izjavio da plaćanje cijene dopijeva na način kako je to unaprijed ugovoreno i da ne želi ugovaranje naprijed naznačenih mjera osiguranja.

#### IV ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari koje je ona imala u času prelazu rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.

Nedostatak za koji Prodavac odgovara postoji, ako prodana nepokretna stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu i ako nema svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja.

Kupac izjavljuje da je vidio predmetnu nepokretnost, da je izvršio uobičajen pregled, te da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju i bez ikakvih primjedbi.

Notar je stranke upozorio i na okolnost da je Kupac dužan, ukoliko poslije prijema stvari od Prodavaca (predaje u posjed) otkrije da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti redovnim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), da obavijesti Prodavca o postojanju tog nedostatka u roku od osam dana od dana kad je nedostatak otkrio.

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da u određenom roku obavijesti Prodavca o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat Prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Prodavac garantuje Kupcu, da je predmetna nepokretnost isključivo njegova svojina; da ima prave raspolaganja bez ograničenja; da nepokretnost nema stvarnih i pravnih tereta, kako uknjiženih, tako i neuknjiženih, koji bi se mogli pojaviti prije ili nakon upisa Kupca, kao vlasnika nepokretnosti kod Uprave za nekretnine; da na nepokretnosti treća lica ne polažu pravo preče kupovine, niti bilo koje drugo stvarno ili obligaciono pravo; da nepokretnost nije pod zabranom raspolaganja, da ne postoje zakonska, sudska, ugovorena ili na drugi način ustanovljena ograničenja za prenos prava svojine na predmetnoj nepokretnosti; da nepokretnost nije predmet sudskog ili upravnog spora, da ne postoji osnov za pokretanje takvih postupaka, da na nepokretnosti ne postoje registrovane ili neregistrovane službenosti, da sačinjavanje ovog ugovora nije u suprotnosti sa drugim ranije zaključenim poslovima, niti obavezama po bilo kom osnovu, te da u vezi ove nepokretnosti nije zaključen ugovor, niti bilo koji drugi pravni posao, čije bi dejstvo moglo nastupiti nakon zaključenja ovog ugovora.

Prodavac se obavezuje da će u zakonskom roku štiti Kupca od svih trećih lica i da će Kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od navedenih tereta.

#### V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Prelaz posjeda, koristi, tereta i opasnosti prelaze na kupca momentom potpisa ovog ugovora.

*[Handwritten signatures]*

**VI UKNJIŽBA**

Prodavac nepozivo i bezuslovno odobrava i zahtijeva, da se u korist kupca, na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg učešća i odobrenja Kupac može uknjižiti u Katastru nepokretnosti sa pravom svojine od 1/1 dijela, a na nepokretnostima bliže opisanim u tački 1 ovog ugovora

**VII TROŠKOVI I POREZI**

Notar je podučio stranke da za troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčije ugovoriti, pa nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove upisa prenosa svojine i druge troškove u vezi s tim, snosi kupac, kao i eventualno porez na promet nepokretnosti, po osnovu ovog ugovora

**VIII ODOBRENJA**

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima.

**IX OVLAŠĆENJA NOTARA**

Stranke su saglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost otpravka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak zapisa.

Ako između izvornika i otpravka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se ovim otpravkom zamjenjuje raniji otpravak.

**X POUKE I UPOZORENJA**

Notar je stranke poučio I upozorio na sledeće:

-da se pravo svojine stiće upisom u katastar nepokretnosti;

-na opasnost od Upisa zakonske hipoteke, ukoliko Prodavac nije izmirio poreske obaveze. S tim u vezi stranke izjavljuju da ne traže naprijed navedenu Potvrdu, prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.

-Notar je upozorio stranke na zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju, to da ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom obaveznom ugovoru je postojala u vrijeme zaključenja ugovora očigledna nesrazmjera, oštećena stana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati, da će ugovor ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti i da odricanje unaprijed od ovog prava nema pravnog dejstva. Stranke izjavljuju da su to razumjele i da prihvataju sve rizike i posledice u vezi toga.

-Notar upozorava stranke da će primjerak Ugovora dostaviti Upravi za nekretnine i Poreskoj Upravi.

-Notar je upozorio stranke da su dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora da podnesu prijavu Poreskoj upravi radi obračuna poreza na promet nepokretnosti.

-da je imalac prava na nepokretnosti dužan da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja se upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu člana 13a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, te stranke izjavljuju da ovlašćuju notara da u ime njih podnese nadležnom katastru zahtjev za upis u katastar ovog ugovora i stranke su upoznate sa naknadom u vezi toga.

*[Handwritten signatures]*

-Na zahtjev stranaka izdaje se otpравak bez priloga, a koji se nalaze u arhivi ovog notara pod poslovnom oznakom ovog ugovora.

**XI TROŠKOVI**

Nakon što je notar poučio stranke da za nagradu i troškove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugačije dogovoriti, stranke saglasno izjaviše da troškove notarske obrade ovog ugovora, porez na promet nepokretnosti, kao i troškove za upis prava svojine kod Uprave za nekretnine, snosi Kupac.

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, a prema sledećem načinu: Tarifnom broju 1. Stav 1. u iznosu od 70,00€, tarifni broj 19 u iznosu 10,00 €, sa obračunatih 21% PDV-a što iznosi 16,80€, a sve ukupno iznosi 96,80€ (devedeset šest eura i 80/100);

**XIII OTPRAVCI**

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju otpравke:

Kupac(1x)

Prodavac(1x)

Uprava za nekretnine(1x)

Poreska uprava(1x)

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da, isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile, da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovoga pravnog posla, da su saglasne sa ovim zapisom, te da ga slobodnom voljom odobravaju, i kako slijedi potpisuju u prisustvu notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Pljevljima, 18.02.2020. godine (osamnaestog februara dvije hiljade dvadesete) u 14,00h (četnaest časova).

**PRODAVAC:**  
**OPŠTINA PLJEVLJA**



Direktor Direkcije za imovinu  
Vesnić Sead

**KUPAC:**  
Potpara Radan

*Potpisano Pagani*

**NOTAR:**

**DANKO BJEKOVIĆ**



CRNA GORA  
**NOTAR**  
BJEKOVIĆ DANKO  
PLJEVLJA

Ja, NOTAR, Danko Bjeković, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica Boška Buhe bb, potvrđujem da sam ovaj otpравак uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je otpравак običan, kojem je priloženo 6 prepisa priloga. Ovaj je otpравак sastavljen za:

1. OPŠTINA PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 koju zastupa direktor Direkcije za imovinu

Vesnić Sead, JMBG: [redacted] lična karta broj [redacted] izdatu od PJ Pljevlja

2. Potpara Radan, Durdevdanska br 34 -Pljevlja, JMBG: [redacted] lična karta broj [redacted] izdata od PJ Pljevlja,

**Izvornik sadrži:**

1. Izvod lista nepokretnosti 3173 KO Pljevlja,
2. Izvod iz DUP-a Dolovi III od 28.01.2020.g.
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik- broj 460-19/2019-6 od 12.02.2020.g
4. Rješenje Notarske komore
5. Geodetski elaborate
6. Izlaz i mišljenje o procjeni vrijednosti od strane procjenitelja Zdravka Bajića
7. Lična karta

Naknada za rad notara: po tarifnom broju 1. Stav 1. u iznosu od 70,00€, tarifni broj 19 u iznosu 10,00 €, sa obračunatih 21% PDV-a što iznosi 16,80€, a sve ukupno iznosi 96,80€ i naplaćena.

Otpравак je izdat za **Prodavca**

Broj: UZZ-70/2020  
U Pljevljima 18.02.2020. godine

